`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ޝީޓް
ތާރީޚް : 21 ޖުލައި 2022
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި : 10 އޮގަސްޓް 2022 ހެ،ދުނނު 11:00
އިއުލާން ނަންބަރު: IUL(203-AS/1/2022/49)
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ތަން : އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (ގްރީން ބިލްޑިން،ގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)
1. ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
މި މަސައްކަތަކީ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުމަށް އޭރިއަލް ޕޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ނެގުމަށް
ބޭނުން ކުރާ ޑްރޯން ސަޕްލައިކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ.
އަދަދު ތަފްސީލް ސްޕެސިފިކޭޝަން
02 އޭރިއަލް ޕޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ނެގުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޑް ރޯން ޖަދުވަލް 8 ގައި
ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޖެހޭ ތަން : އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެން،ސީ ގްރީން ބިލްޑިން،ގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު
އާންމު މަޢުލޫމާތު
1 . ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު 1.1 މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ
މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ 2.1 ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014)
ފަރާތްތަކާއި ބީލަން ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ
1. .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
2. ޕާޓްނަޝިރޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަޝިރޕްތައް.
3. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީތައް.
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
1of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
4. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
1 2.3. އަގު ހުށަހަޅުއްވާންވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ. އެސް . ޓީގެ އަގު (ޖީ. އެސް .ޓީއަށް
ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ) ވަކިން އެގޭނގޮތަށް
2. އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަށް
ޑީޓެއިލްޑް ކޯޓޭޝަންއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
3. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އަދި
ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާނަމާ،އި ހުޅުވަން ކައެޑނޅިފައި
ތާރީޚާ،އި ވަގުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.
4. ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަސް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
2.1 2.2 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ
އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
3. ހުށަހަޅުއްވާ 3.1 ޕޮއިންޓްދެވޭ މައިގަޑުނ ކަންތައް:
އެސްޓިމޭޓް / އަގުތަކަށް
- މަސައްކަތުގެ އަގު % 70
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލް
- މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ % 10
- މުއްދަތު % 20
3.2 މާލިއްޔަތުޤަވާއިދުގެ 10:45 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާ،އި އެތަނަކުން އެކަމަކަށް އަންދާޒާ
ކުރާ އަގާއި އާޅާބަލާއިރު ހުށަހަޅާފައި ވާއަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ކަންބެލުން
• އަގު % 70 (އަގު އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
ފޯމިއުލާއެވެ).
ForPrice:Lowestprice÷Priceontheproposalx
percentage=Total%inprice
• މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ % 10 (މިމަސައްކަތުގައި ފާއިތުވެ ދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހު
ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ)
މި ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 2022 ގެ މިދުވަހުން ފެށިގެން
ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި މުރައްވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ގޮތުން
މަސައްކަތް ހަވާލިކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިއުމަށެވެ.
މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި އެގްރިމެންޓެއް
ނުބެލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މާކްސްދެވޭނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ސަރުކާރު
މުވައްސަސާއެއްގެ ސޮއި އަދި ތައްގަޑުނ ޖަހާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން
5 ލިޔުމަށެވެ. ކޮންމެ ލިޔުމަކަށްދެވޭނީ (02 މާކްސްއެވެ).
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
2of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސީ
EnvironmentalProtectionAgency
ForExperience:Numberofexperienceletter*Marks
allocated=Total%inExperience
• މުއްދަތު % 20
ForExperience: ShortestDuration÷DurationontheProposal*
percentage=Total%inDuration
3.1 3.3 ގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން މާލީ ޤާބިލްކަން ބެލިގެންދާނެއެވެ.
މާލީ ގާބިލްކަން ބަލާނެ މިންގަޑުނ:
1. ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ އެވަރެޖް އާމްދަނީ ގޮތުގައި
މަދުވެގެން 120,000 (އެ އްލަ އް ކަ ވިހި ހާސް) ރުފިޔާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
2. ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވިޔަފާރި އުފެދުނުފަހުން 1 އަހަރު ނުވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ބޭންކް
އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ކްރެޑިޓް ބެލެންސްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 120،000 (އެ އްލަ އް ކަ
ވިހި ހާސް) ރުފިޔާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
މި ޝީޓްގެ ޖަދުވަލު 02 ގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ލެޓަރ ސަރުކާރު ޤަބޫލު ކުރާ
ފައިނެންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ހުށަހަޅާފައިވުން (މި ގޮތުން ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ
ވާންވާނީ 120,000 (އެ އްލަ އް ކަ ވިހި ހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށްށެވެ).
4 . ބީލަން 4.1 ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
އޮންނަންވާނެގޮތާއި ޗެކުލިސްޓު ގައިވާ ލިއުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ގަޑުތައް ވަކި ނުވާނެހެން
ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައެވެ.
4.2 ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިގެނރޭސި ބަހުން ، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެގޭނ
ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓް ފަދަ) ޓައިޕު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި
ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެގޭނނެ ގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތައްގަޑުނ ޖަހާފައި އޮންނަން
ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް
ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެގޭނގޮތަށް ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.
1 4.3 . ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ " ޕަވަރ އޮފް
އެޓާނީރ " ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male',Rep.ofMaldives,20392 20392
3of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
2 . ޕާޓްނަޝިރޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ
" "
ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީރ ގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
3 . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަޕާރސަރން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ
" "
އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީރ ގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
5. ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ 5.1 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ
އަދަދު ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް
ކުރެވޭނެއެވެ.
6 . ބީލަން ތައްޔާރު 6.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެ ބީލަމެއް
ކުރުމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިގާނ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން
ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
7 . އެހެނިހެން އުސޫލްތައް 7.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަ،ކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަން،ޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް
ޓެކްނޯލޮޖީ، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަނމުންދާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ
މުވައްޒަފަކާ އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާއާ،އި ދަރިންނާ،އި އެއްބަޑުނ މީހުންނާ،އި
އެއްބަފާ މީހުންނާ،އި އެއްބަޑުނ އެއްބަފާ މީހުންނާ،އި މައިންބަފައިންނާ،އި ދޮންދަރިންނާ،އި އެ
މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ އެއްބަޑުނ މީހުންނާ،އި އެއްބަފާ މީހުންނާ،އި އެއްބަޑުނ
އެއްބަފާ މީހުންނާ،އި އެ މީހާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް
ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެގޭނނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެގިނއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން
ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް
8 . ބީލަން ފޮތުގައި ހިމެނޭ 8.1 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާ،އި އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.
ބައިތައް
- ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު
- ޖަދުވަލުތައް
9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން 9.1 މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ
މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
9.2 ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ 09 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', of 20392 20392
Rep. Maldives,
4of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ހެދުނނު 10:00 ގެ ކުރިން procurement@epa.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން
އެދެމެވެ.
9.1 9.3 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ.
10. ބީލަމަށް ބަދަލު 10.1 ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް
ގެނައުން ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި، އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި /އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.
.11ބީލަމުގައި ބޭނުން 11.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް
ކުރެވޭ ބަސް ދިވެހި ނުވަތަ އިގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
12. ބީލަމުގައި ބޭނުން 12.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފާރަތުން ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ކުރާ ފައިސާ
13. އަގު ހުށަހެޅުން 13.1 ޖީ. އެސް .ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ. އެސް .ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
އަދި ޖީ. އެސް .ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެގެނން އޮންނަންވާނެއެވެ.
14. މުއްދަތު 14.1 މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ
އަދަދުންނެވެ.
14.2 މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
14.3 ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަން ވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90
ދުވަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބީލަން ހުށަހެޅުން
15 . ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ 15.1 ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ
ގޮތް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
15.2 ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް
އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.
16. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 16.1 މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސު ން ގަޑި ބީލަން
ސުންގަޑި ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
.17މުއްދަތުގެ ފަހުން 17.1 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހުށަހެޅޭ ބީލަން ތަކާއި
މެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް:
17.2 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
5of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
18 . ބީލަން ހުޅުވުން 18.1 ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
18.2 ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ
މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ.
18.3 ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަ،މަ ރަގަޅު
އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
19 . ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް 19.1 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ކުރުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އީޕީއޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި
ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް
އީޕީއޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ
އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އީޕީއޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
20 . ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ 20.1 ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާ،އި ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ
ފަރާތް ކަޑަނއެޅުން އެންގުމާ ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކަށް 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް، ބީލަމާ
ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ފަރާތުން އެދިއްޖެ ހިދެނއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.
20.2 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ،ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން
19.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ، ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު
ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
21 . ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ 21.1 21.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނީ ބީލަން
ފަރާތް ހޮވަ،އި އެކަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން 19.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ،
އެންގުން
ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
22. އެއްބަސްވުމުގައި 22.1 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއި ކުރުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
21.1 22.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި
ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', of 20392 20392
Rep. Maldives,
6of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
23 . އެޑްވާންސް ފައިސާ 23.1 އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ގެރެންޓީ
23.2 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު 250,000/- (ދެ ލައްކަ ފަންސާސް
ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.
23.3 އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަ،މަ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
23.4 އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން
ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
23.5 އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ
އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކު،ން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ
ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
24. ޕާފޯރމަންސް 24.1 ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 500,000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި
ގެރެންޓީ ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ
ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯރމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
24.2 ޕާފޯރމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާފޯރމަންސް
ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަ،މަ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
ބާތިލްކުރުމަށްފަ،ހު އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
25 . މައްސަލަ 25.1 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ،އި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
ބެލުން ޢަމަލުކުރެވޭ،ނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަކިރއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ
ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ،އި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
"
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އާ އެއްގޮތަށެވެ.
25.2 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަކިރއުލަރ
ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް -ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" PR-14
ފޯމުންނެވެ.
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
7of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
25.3 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމު،ން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު
ބަންދުނޫން 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ،އި މައްސަލަ ނިންމަ،އި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް
ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ،ށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަކިރއުލަރ ނަންބަރު 13-
K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް
އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު " PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.
26 . މައްސަލަ އަލުން 26.1 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 17.11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި
ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ "
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް އަށް ހުށަހެޅުމުގަ،އި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަކިރއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01
ހުށަހެޅުން 21 " "
ގެ ޖަދުވަލު ގައިވާ ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ބީލަމުގެ
މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު " – އެޕީލް
މަރުހަލާ" PR-16 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
8of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ޖަދުވަލު 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދިޗެކްލިސްޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
1 މި މައުލޫމާތު ޝީޓުގެ ޖަދުވަލު 02 ގައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
2 އަގު ތަފްސީލް ޝީޓް (ޖަދުވަލު)03
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުން ދޫކުރާ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ސޯލް ޕްރޮޕޮރައިޓަރ
3
ޝިޕް /ޕާޓްރނަޝިރޕް/ކުންފުނި)
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
4
ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއްކަން އަންގައިދޭސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (އެސް . އެމް .އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން)
5 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް
6 ޖީ. އެސް .ޓީއަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ. އެސް .ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ
ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (އިއުލާނުގެ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ތާރީހުގެ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު
7
އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ)
8 ފައިނެންޝަލްސިޓްއޭޝަން ފޯމްރ (ޖަދުވަލު)4
9 އެނުއަލް ޓާންރއޯވަރ (ޖަދުވަލު)5
10 ބިޑް ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރި އުފެދުނުފަހުން 1 އަހަރު ނުވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
11 ވޮރަންޓީ ލިޔުން މުއްދަތާއިއެކު
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް
12
(މާލީގާބިލްކަން- 3.3) ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
13 ރެފެރެންސް ލެޓަރ ޝީޓް (ޖަދުވަލު)6
14 މި ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަން އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ .
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
9of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭދުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ 35000 (ތިރީސް ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް
ވުރެ މަތިން ކޮށްފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް
ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ.
ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފެންވަރު އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ތާރީހާއި ނިންމާފައިވާ ތާރީހު
އެގެނން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
15 ބީލަންތައް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުރުން
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
10of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ޖަދުވަލު 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
1.1 ނަން
1.2 އެޑްރެސް
2. ބީލަންހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު
2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން
2.2 އިއުލާން ނަންބަރު
3. ހުށަހަޅާ ތަކެތީގައި އެންމެ ދައްވެގެން ހުންނަން ޖެހޭނެ ވަރު ، އަގު އަދި މުއްދަތު
ތަފްސީލް އަގު ޖީ. އެސް .ޓީ ޖުމްލަ އަގު
މުއްދަތު:
ވޮރަންޓީ އަދި ގެރެންޓީ:
4. ބީލަންހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު
4.1 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަގަނޅަށް ބެލުމަށް ފަހު ، މަތީގައި
ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަޑުނ / އަޅުގަޑުނމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 90 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަޑުނ / އަޅުގަޑުނމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.
5. ބީލަންހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ސޮއި :
ނަން :
މަޤާމު : އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް
ތާރީޙް :
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީން ބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
11of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ޖަދުވަލު 3
އަގު ތަފްސީލް ޝީޓް
ރެފެރެންސް ނަންބަރ: ތާރީޙް :
ތަފްސީލް އަދަދު ރޭޓް ޖުމްލަ
1
2
ޖުމްލަ :
ޖީ. އެސް .ޓީ
ޖުމްލަ ޖީ. އެސް .ޓީ އައި އެ ކު
މި ކޯޓޭޝަންގެ ސައްޙަކަން ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެށިގެން 90 ދުވަހަށް އޮންނާނެއެވެ.
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ.
ނޯޓް : ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު ހުށަހަޅާ އިރު ޖީ. އެސް . ޓީ ހިމެނުމަށް ފަހު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަޑަނއަޅާފައިވާ
އެއްވެސް ޓެކުހެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އަގު ތަފްސީލް ފޯމްގައި ވަކިން އިގޭނނެހެން ލިޔުއްވަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި
ސްޓޭމްޕް
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
12of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`

13 of 19

Environmental Protection Agency

އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަ ން
އެ ޖެ ންސ ީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސ ީ
ް ްޑ ް ، ަ ާ، ު ގްރ ީނ ބ ލ ިނ ގް 3ވ ނަ ފަ ންގ ފިލ ހަނ ދުވަރ ހިނގ ން ި ި ީ
މާ ލެ، ދ ވ ެހ ާ ިރ އް ޖެ ، 20392 ި

+960 333 5949 +960 798 0379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

ޖަދުވަލު 4

މާލީހާލަތު ދެނެގަންނަ ޯފރމް

ހުރިހާ ފަރާތް ތަކުން މި ޯފރމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .

Each Applicant must fill in this form

Financial Data for Previous 3 Years [MVR Equivalent]

Year 2021: Year 2020: Year 2019:

Information from Balance Sheet

Total Assets

Total Liabilities

Net Worth

Current Assets

Current Liabilities

Working Capital

Information from Income Statement

Total Revenues

Profits Before Taxes

Profits After Taxes

q Attached are copies of financial statements (balance sheets including all related notes, and income statements) for the last three years, as indicated above, complying with the following conditions.

• All such documents reflect the financial situation of the Bidder.

• Historic financial statements must be complete, including all notes to the financial statements.

• Historic financial statements must correspond to accounting periods

`

14 of 19

Environmental Protection Agency

އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަ ން
އެ ޖެ ންސ ީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސ ީ
ް ްޑ ް ، ަ ާ، ު ގްރ ީނ ބ ލ ިނ ގް 3ވ ނަ ފަ ންގ ފިލ ހަނ ދުވަރ ހިނގ ން ި ި ީ
މާ ލެ، ދ ވ ެހ ާ ިރ އް ޖެ ، 20392 ި

+960 333 5949 +960 798 0379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

ޖަދުވަލު - 5

Average Annual Turnover

Each Bidder must fill in this form

Annual Turnover Data for the Last 3 Years

Year

Amount

Currency

MVR

Equivalent

2021

2020

2019

Average Annual Turnover

The information supplied should be the Annual Turnover of the Bidder in terms of the amounts billed to clients for each year for contracts in progress or completed at the end of the period reported.

`
އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެެކް ޝަ ން
އ ޖެ ންސ
EީnvironmentalProtectionAgency
ޖަ ދުވަ ލު- 6
ފާއިތުވި 5 (ފަހެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި
މަސައްކަތުގެ ނަން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް މަސައްކަތްކުރި އަހަރު
ރުފިޔާއިން)
ޖުމްލަ :
އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސީ EnvironmentalProtectionAgency
ގްރީންބިލްޑިންގް، 3ވަނަ ފަ ންގިފިލާ، ހަނ ދުވަރީހިނގުން GreenBuilding,3rdFloor,HandhuvareeHingun
މާ ލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ ، Male', ofMaldives,20392 20392
Rep.
15of19 +9603335949 +9607980379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

`

16 of 19

Environmental Protection Agency

އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަ ން
އެ ޖެ ންސ ީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސ ީ
ް ްޑ ް ، ަ ާ، ު ގްރ ީނ ބ ލ ިނ ގް 3ވ ނަ ފަ ންގ ފިލ ހަނ ދުވަރ ހިނގ ން ި ި ީ
މާ ލެ، ދ ވ ެހ ާ ިރ އް ޖެ ، 20392 ި

+960 333 5949 +960 798 0379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

ޖަދުވަލު - 7

Line of Credit Letter

[letterhead of the Bank/Financing Institution/Supplier]

[date]

To:[Name and address of the Contractor]

Dear,

You have requested {name of the bank/financing institution) to establish a line of credit for the purpose of executing {insert Name and identification of Project}.

We hereby undertake to establish a line of credit for the aforementioned purpose, in the amount of {insert amount}, effective upon receipt of evidence that you have been selected as successful bidder.

This line of credit will be valid through the duration of the contract awarded to you.

Authorized Signature:

Name and Title of Signatory:

Name of Agency:

`

17 of 19

Environmental Protection Agency

އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަ ން
އެ ޖެ ންސ ީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސ ީ
ް ްޑ ް ، ަ ާ، ު ގްރ ީނ ބ ލ ިނ ގް 3ވ ނަ ފަ ންގ ފިލ ހަނ ދުވަރ ހިނގ ން ި ި ީ
މާ ލެ، ދ ވ ެހ ާ ިރ އް ޖެ ، 20392 ި

+960 333 5949 +960 798 0379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

ޖަދުވަލު - 8

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް / ތަކެތި / މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް

Photography and Videography Equipment

Required Items

QTY Description
2 Aircraft (Drone)
2 Remote Controller
6 Flight Battery
2 ND Filter (ND4, ND8, ND16, ND32)
2 Charger (65W)
2 Charging HUB
2 Carrying Bag

Required Items and Technical Specification

Aircraft
Takeoff Weight: 895 g
Dimensions (Folded/Unfolded)
Folded (without propellers) 221×96.3×90.3 mm
Unfolded (without propellers) 347.5×283×107.7 mm Diagonal Length: 380.1 mm
Max Ascent Speed
1 m/s (C mode)
6 m/s (N mode)
8 m/s (S mode)
Max Descent Speed
1 m/s (C mode)
6 m/s (N mode)
6 m/s (S mode)
Max Flight Speed (at sea level, no wind)
5 m/s (C mode)
15 m/s (N mode)
19 m/s (S mode)
Max Service Ceiling Above Sea Level: 6000 m Max Flight Time (no wind): 46 minutes Max Hovering Time (no wind): 40 minutes Max Flight Distance: 30 km

`

18 of 19

Environmental Protection Agency

އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަ ން
އެ ޖެ ންސ ީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސ ީ
ް ްޑ ް ، ަ ާ، ު ގްރ ީނ ބ ލ ިނ ގް 3ވ ނަ ފަ ންގ ފިލ ހަނ ދުވަރ ހިނގ ން ި ި ީ
މާ ލެ، ދ ވ ެހ ާ ިރ އް ޖެ ، 20392 ި

+960 333 5949 +960 798 0379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

Max Wind Speed Resistance: 12 m/s
Max Tilt Angle
25° (C mode)
30° (N mode)
35° (S mode)
Max Angular Velocity: 200°/s
Operating Temperature: -10° to 40° C (14° to 104° F) GNSS: GPS + Galileo + BeiDou
Hovering Accuracy Range
Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning); ±0.5 m (with GNSS Positioning)
Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning); ±0.5 m (with High-Precision Positioning System)
Internal Storage: 8GB (available space is approx. 7.2 GB)

Camera

Sensor: 4/3 CMOS, Effective pixels: 20 MP
Lens: FOV: 84°
Format Equivalent: 24 mm
Aperture: f/2.8 to f/11
Focus: 1 m to ∞ (with autofocus)
Shutter Speed
Electronic Shutter: 8-1/8000 s
Max Image Size
Main Unit: 5280×3956

Still Photography Modes
Single shot: 20MP Photos
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Timed: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Tele Camera
Sensor:1/2-inch CMOS
Shutter Speed: Electronic Shutter: 2-1/8000 s
Lens
FOV: 15°
Format Equivalent: 162mm
Aperture: f/4.4
Focus: 3 m to ∞
ISO Range
Video: 100-6400
Still Image: 100-6400
Max Image Size: 4000×3000
Photo Format: JPEG
Video Formats
MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Still Photography Modes

`

19 of 19

Environmental Protection Agency

އެ ންވަ ޔަ ރަ ންމަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެކް ޝަ ން
އެ ޖެ ންސ ީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

އެ ންވަ ޔަ ރަ މަ ން ޓަ ލް ޕް ރޮ ޓެ ކް ޝަ ން އެ ޖެ ންސ ީ
ް ްޑ ް ، ަ ާ، ު ގްރ ީނ ބ ލ ިނ ގް 3ވ ނަ ފަ ންގ ފިލ ހަނ ދުވަރ ހިނގ ން ި ި ީ
މާ ލެ، ދ ވ ެހ ާ ިރ އް ޖެ ، 20392 ި

+960 333 5949 +960 798 0379 secretariat@epa.gov.mv www.epa.gov.mv

Single shot: 12MP Photos
Video Resolution
H264/H.265
4K: 3840×2160@30 fps
FHD: 1920×1080@30 fps
Digital Zoom: 4x

Gimbal
Stabilization: 3-axis motorized (tilt, roll, pan) Mechanical Range
Tilt: -135° to 100°
Roll: -45° to 45°
Pan: -27° to 27°
Controllable Range
Tilt: -90° to 35°
Pan: -5° to 5°

Max Control Speed (tilt): 100°/s
Angular Vibration Range: ±0.007°
Flight Battery
Battery Chemistry Lithium-Ion Polymer (LiPo) Battery Capacity 5000 mAh / 77 Wh
Battery Configuration 4 S / 15.4 V
Charging Temperature 41 to 104°F / 5 to 40°C
Weight 11.8 oz / 335.5 g
Remote Controller / Transmitter
Operating Frequency 2.4 GHz (2.400 to 2.484)
5.8 GHz (5.725 to 5.850)
Maximum Operating Distance 9.3 Miles / 15 km
Transmitter Power 26 dBm (2.4 G)
26 dBm (5.8 G)
Connectivity 1 x USB Type-C
1 x Micro-USB

1 x Lightning
Mobile Device Compatibility Devices up to 3.4" / 86 mm Wide and 0.4" / 10.2 mm Thick
Operating Temperature 32 to 104°F / 0 to 40°C